

VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a)."

U stavu 3 riječi: „Profil stručne spreme“ zamjenjuju se riječima: „Oblast (profil) obrazovanja“.

Član 32

U članu 78 stav 2 riječi: „posebnom ispitu“ zamjenjuju se riječima: „posebnoj provjeri“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Provjera znanja iz stava 2 ovog člana vrši se u skladu sa posebnim programom koji donosi Nacionalni savjet.“

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Provjeru znanja vrši komisija koju obrazuje odgovarajuća ustanova visokog obrazovanja.

Nastavniku koji je pokazao uspjeh na provjeri znanja, ustanova iz stava 4 ovog člana, izdaje uvjerenje.“

Član 33

U članu 79 stav 1 mijenja se i glasi:

„Nastavnici predmetne nastave su dužni da, u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje, izvedu 18 časova nastave.“

U stavu 2 riječi: „od 20 do 22 časa“ zamjenjuju se riječima: „od 16 do 19 časova“.

U stavu 3 riječi: „najmanje 20 časova“ zamjenjuju se riječima: „30 časova“.

Član 34

U članu 80 naziv člana mijenja se i glasi:

„Norma časova vaspitača“.

U članu 80 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Neposredni rad sa učenicima iz stava 1 ovog člana vaspitač ostvaruje: 20 časova u dva odjeljenja prvog razreda i šest časova u jutarnjem boravku i produženom boravku.“

Član 35

Poslije člana 82a dodaju se četiri nova člana koji glase:

„Obrazovni programi

Član 82b

Obrazovni program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u skladu sa ovim zakonom donijeće se najkasnije do kraja školske 2016/2017. godine.

Obrazovni programi osnovnog umjetničkog obrazovanja u skladu sa ovim zakonom donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Primjena obrazovnog programa iz stava 1 ovog člana počinje od školske 2017/2018. godine.

Primjena obrazovnih programa iz stava 2 ovog člana počinje od školske 2018/2019. godine.

Broj učenika u odjeljenju

Član 82c

Broj učenika u odjeljenju utvrđen odredbama člana 23 ovog zakona primjenjivaće se počev od prvog razreda školske 2017/2018. godine.

Strani jezik

Član 82d

Učenici sedmog razreda u školskoj 2017/2018. godini drugi strani jezik izučavaju sa četiri časa nedjeljno, u skladu sa ovim zakonom.

Učenici koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nijesu izučavali engleski jezik kao prvi strani jezik, nastavljaju sa izučavanjem stranog jezika koji su izučavali kao prvi strani jezik.

Izučavanje hemije u prelaznom periodu

Član 82e

Učenici osmog razreda u školskoj 2017/2018. godini hemiju izučavaju sa dva časa nedjeljno, u skladu sa ovim zakonom.“

Član 36

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/17-3/4

EPA 187 XXVI

Podgorica, 10. jula 2017. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

1039.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU

Prolašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine.

Broj: 01-691/2

Podgorica, 18. jula 2017. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine, donijela je

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU

Član 1

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 80/10 i 40/16) poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

„Dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Član 3a

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je jednako dostupno svakom djetetu i ne može biti neposredno ili posredno ograničeno po osnovu: pola, rase, boje kože, jezika, vjere, nacionalnog, etničkog ili drugog porijekla, smetnje i teškoće u razvoju, socijalnog porijekla ili drugog ličnog svojstva ili okolnosti, u skladu sa posebnim propisom.“

Član 2

U članu 4 stav 1 poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi: „6a) razvijanje interesovanja djece da kroz igru i zabavu usvajaju strani jezik;“.

Član 3

Član 5 mijenja se i glasi:

„Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi, obrazovnom centru i resursnom centru (u daljem tekstu: ustanova), kao i u porodici, u skladu sa ovim zakonom.“

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje organizuje se u ustanovi, zavisno od uzrasta djece, u jaslicama i vrtićima.“

Član 4

U članu 10 riječi: „i nauku“ brišu se.

Član 5

U članu 11 stav 1 alineja 4 briše se.
Dosadašnje al. 5, 6, 7 i 8 postaju al. 4, 5, 6 i 7.

Član 6

Član 13 briše se.

Član 7

U članu 14 stav 1 riječi: „kraći, specijalizovani i drugi programi“ zamjenjuju se riječima: „kraći i specijalizovani programi“.

Član 8

Član 15 mijenja se i glasi:

„Primarnim programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja (u daljem tekstu: primarni program) utvrđuju se obim i oblici vaspitno-obrazovnog rada i program engleskog jezika sa djecom do polaska u osnovnu školu.

Program iz stava 1 ovog člana realizuje se u javnoj i privatnoj ustanovi.

Ustanova je dužna da ponudi program engleskog jezika djeci uzrasta od tri godine do polaska u školu, u skladu sa opredjeljenjem roditelja.“

Član 9

Član 17 mijenja se i glasi:

„Specijalizovanim programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja (u daljem tekstu: specijalizovani program) utvrđuje se oblik i sadržaj vaspitno-obrazovnog rada po određenim oblastima i sferama interesovanja (muzička, dramska, jezička, likovna, kulturna, sportska, rekreativna, zabavna i dr.), iskazanim sklonostima djeteta i opredjeljenjem roditelja.“

Član 10

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

„Programi po trajanju

Član 17a

Primarni program realizuje se kao cjelodnevni program u trajanju od šest do devet časova ili kao poludnevni program u trajanju od četiri do šest časova.

Kraći program realizuje se u trajanju od tri časa, a specijalizovani program u trajanju do četiri časa.“

Član 11

Član 18 mijenja se i glasi:

„Drugi programi

Član 18

Ustanova može da, u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, organizuje program boravka djece, kao i druge programe za animaciju i zabavu djece.

Za programe iz stava 1 ovog člana roditelji plaćaju naknadu čiju visinu utvrđuje organ upravljanja ustanove, uz saglasnost Ministarstva.

Način organizovanja programa iz stava 1 ovog člana utvrđuje se statutom ustanove.“

Član 12

Član 19 mijenja se i glasi:

„Primarni program utvrđuje Nacionalni savjet za obrazovanje (u daljem tekstu: Savjet).

Kraći program, specijalizovani program i druge programe utvrđuje ustanova, uz saglasnost osnivača, uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta.“

Član 13

U članu 21 stav 2 riječi: „usavršavanje nastavnika“ zamjenjuju se riječima: „profesionalno usavršavanje zaposlenih“.

Član 14

U članu 24 stav 3 zarez i riječ „posebni“ brišu se.

Član 15

U članu 28 stav 1 riječi: „vaspitač saradnik“ zamjenjuju se riječima: „nastavnik engleskog jezika“.

U stavu 2 poslije riječi „smjera“ briše se tačka i dodaju riječi: „odnosno zdravstveni tehničar.“

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Vaspitno-obrazovni rad sa djecom uzrasta od tri godine do polaska u školu obavlja vaspitač, a preventivnu zdravstvenu zaštitu djece medicinska sestra, pedijatrijskog smjera odnosno zdravstveni tehničar (u daljem tekstu: trijažna sestra).“

U stavu 4 riječ „saradnik“ briše se.

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Vaspitno-obrazovni rad za program engleskog jezika obavlja nastavnik engleskog jezika.“

Član 16

Naziv člana 28a mijenja se i glasi:

„Biblioteka igračaka i knjiga“.

Član 17

U članu 28b stav 3 zarez i riječi: „vaspitač saradnik“ brišu se.

Član 18

Član 29 mijenja se i glasi:

„Vaspitač može biti lice koje je završilo dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno VI nivo okvira kvalifikacija (180 CSPK-a) ili VII nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (240 ili 300 CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Nastavnik engleskog jezika može biti lice koje ima VII nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (240 ili 300 CSPK-a), ili nastavnik engleskog jezika koji je završio dvogodišnji studijski program engleskog jezika.

Stručni saradnik može biti lice koje ima VII nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (240 ili 300 CSPK-a) odgovarajućeg profila (psiholog, pedagog, defektolog-logoped, socijalni radnik, nutricionista i dr.).

Trijažna sestra, odnosno medicinska sestra, odnosno zdravstveni tehničar može biti lice koje ima najmanje IV nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (najmanje 240 CSPK-a).“

Član 19

U članu 30 stav 3 tačka 1 zarez i riječi: „odnosno vaspitača saradnika“ brišu se.

Član 20

Naziv člana 32 mijenja se i glasi:

„Sanitarno-higijenski pregled“.

U stavu 1 riječ „ljekarski“ zamjenjuje se riječima: „sanitarno-higijenski“.

Stav 2 briše se.

Član 21

U članu 33 stav 1 mijenja se i glasi:

„U okviru nedjeljnog radnog vremena vaspitač, nastavnik engleskog jezika i stručni saradnik imaju 26 časova neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U okviru radnog vremena iz stava 1 ovog člana, nastavnik engleskog jezika ima 30 minuta rada u jednoj vaspitnoj grupi, dva puta sedmično.“

U stavu 4 riječi: „vaspitača saradnika“ zamjenjuju se riječima: „nastavnika engleskog jezika“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 22

Poslije člana 38a dodaje se novi član koji glasi:

„Usklađivanje rada ustanova

Član 38b

Ustanove su dužne da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se postojeći akti, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.“

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/17-9/4

EPG 193 XXVI

Podgorica, 10. jul 2017. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

1040.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM OBRAZOVANJU**

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine.

Broj: 01-692/2

Podgorica, 18. jula 2017. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine, donijela je

**Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM
OBRAZOVANJU**

Član 1

U Zakonu o stručnom obrazovanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10 i 39/13) u članu 2 stav 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5a) podsticanje, razumijevanje, tolerancija, solidarnost i uvažavanje različitosti;“

Član 2

Poslije člana 2a dodaje se novi član koji glasi:

„Dostupnost stručnog obrazovanja

Član 2b

Stručno obrazovanje dostupno je svim licima i ne može biti neposredno ili posredno ograničeno po osnovu: pola, rase, boje kože, jezika, vjere, bračnog stanja, političkog ili drugog ubjedenja, nacionalnog, etničkog ili drugog porijekla, imovinskog stanja, invalidnosti, ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti, u skladu sa posebnim zakonom.“

Član 3

U članu 4 stav 3 riječi: „kollektivnim ugovorom o nastavi“ zamjenjuju se riječima: „ugovorom o praktičnoj nastavi“.

U stavu 4 poslije riječi: „ovog člana“ dodaju se riječi: „je upravni ugovor koji“.

U stavu 5 riječi: „roditelj, odnosno staratelj“ zamjenjuju se riječima: „roditelj, staratelj, odnosno usvojilac (u daljem tekstu: roditelj)“.

U stavu 6 riječi: „reprezentativno udruženje poslodavaca (u daljem tekstu: udruženje)“ zamjenjuju se riječima: „Centar za stručno obrazovanje“.

Član 4

U članu 6 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzeto od st. 1 i 2 ovog člana, u ustanovi za vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (resursni centar) realizacija obrazovno-vaspitanog rada može se produžiti za jednu školsku godinu, u skladu sa obrazovnim programom.“

U stavu 5 poslije riječi „kvalifikacija“ dodaju se zarez i riječi: „u skladu sa obrazovnim programom“.

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 4, 5 i 6.

Član 5

U članu 10 stav 1 tačka 12 riječi: „kollektivni ugovor o nastavi“ zamjenjuju se riječima: „ugovor o praktičnoj nastavi“.

Tačka 22 mijenja se i glasi:

„22) „modul“ je programski i organizacioni dio obrazovnog programa ili programa obrazovanja, koji obuhvata skup funkcionalno povezanih znanja, vještina i stavova, odnosno kompetencija, izraženih ishodima učenja i realizuje se kroz različite oblike obrazovno-vaspitanog rada (teorijska nastava, vježbe, praktična nastava);“.

Član 6

U članu 10a riječi: „samoevaluacije i“ zamjenjuju se riječima: „interne i eksterne“.

Član 7

U članu 11 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši prosvjetna inspekcija.“

Član 8

U članu 12 stav 4 riječ „oktobra“ zamjenjuje se riječju „septembra“.

Član 9

U članu 14 stav 3 poslije riječi „predmeta“ dodaju se riječi: „i modula“, a poslije riječi „programi“ dodaju se riječi: „i nastavnih sadržaja modula“.

Član 10

U članu 15 stav 2 riječi: „psihofizičke sposobnosti“ zamjenjuju se riječima: „, odnosno sposobnost“.

Član 11

U članu 16 stav 1 riječi: „Strani državljanin koji ima privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Crnoj Gori“ zamjenjuju se riječima: „Državljanin druge države, lice bez državljanstva, azilant ili iseljenik“.

U stavu 2 riječ „svjedočanstvo“ zamjenjuje se riječima: „obrazovna isprava“.

U stavu 4 riječi: „strane državljanke“ zamjenjuju se riječima: „lica iz stava 1 ovog člana“.

Član 12

Član 20 mijenja se i glasi:

„Upis u trogodišnju, odnosno četvorogodišnju stručnu školu se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

- 1) opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;
- 2) uspjeha na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
- 3) uspjeha iz dva nastavna predmeta u osnovnoj školi koji su značajni za sticanje obrazovanja;
- 4) rezultata sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenog priznanja.

Kriterijumi iz stava 1 ovog člana vrednuju se određenim brojem bodova.

Minimalni broj bodova, koji se ostvari primjenom kriterijuma iz stava 1 ovog člana koji su potrebni za upis u četvorogodišnju stručnu školu za školsku godinu (upisne rokove) utvrđuje Ministarstvo, najkasnije do kraja nastavne godine.

Izuzeto od st. 1, 2 i 3 ovog člana, kandidati sa posebnim obrazovnim potrebama koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, upisuju se u skladu sa rješenjem o usmjeravanju u obrazovni program.

Način, postupak i vrednovanje kriterijuma za upis u trogodišnju, odnosno četvorogodišnju stručnu školu i za upis u višu stručnu školu propisuje Ministarstvo.“